

STUDIJSKI PROGRAM: **ENERGETIKA I AUTOMATIKA**

PREDMET: **ENERGETSKA ELEKTRONIKA**

FOND ČASOVA: **3+1+1**

## LABORATORIJSKA VJEŽBA BROJ 2

NAZIV: **ISPITIVANJE KARAKTERISTIKA TIRISTORA**

**CILJEVI VJEŽBE:**

- određivanje prelomnog i probojnog napona tiristora,
- snimanje statičkih karakteristika tiristora,
- određivanje parametara uproštenog modela tiristora,
- proračun gubitaka tiristora.

**POTREBAN PRIBOR:**

- kalkulator,
- lenjir.

IME I PREZIME: \_\_\_\_\_.

BROJ INDEKSA: \_\_\_\_\_.

<b>BROJ POENA:</b>	
<b>OVJERAVA:</b>	
<b>DATUM:</b>	

## 1. APARATURA

Na raspolaganju su sljedeći uređaji i oprema:

- Pult sa opremom
- Tiristor
- Priključni kablovi




Slika 1.1. Pult sa pratećom opremom

## 2. TEORIJSKA OSNOVA LABORATORIJSKE VJEŽBE

Tiristor predstavlja silicijumski elemenat koji ima mogućnost regulisanja strujnog toka u jednom smjeru (stoga se često naziva poluprovodnički ventil). U osnovi to je četvoroslojni p-n-p-n spoj sa tri priključne elektrode: anodom (A), katodom (K) (glavne strujne elektrode) i pobudnom elektrodom (gate) (pomoćna elektroda).

Ako spojimo tiristor u strujni krug koji se napaja iz promjenljivog izvora jednosmjernog napona, onda, mjeranjem struje i napona na tiristoru, možemo odrediti statičke strujno-naponske karakteristike tiristora (slika 2.1). Razlikujemo inverznu ( $U_R - I_R$ ), blokirnu ( $U_D - I_D$ ) i propusnu ( $U_T - I_T$ ) strujno-naponsku karakteristiku. U režimu inverzne polarizacije statička karakteristika tiristora veoma je slična karakteristici poluprovodničke diode. Tiristor ima vrlo veliku unutrašnju impedansu, tako da vrlo mala inverzna struja, tzv. "inverzna struja blokiranja" teče kroz p-n-p-n spoj. Kada napon dostigne vrijednost inverznog probajnog napona  $U_{BR}$ , inverzna struja naglo raste.

U slučaju direktnе polarizacije p-n-p-n spoј tiristora je električno bistabilan i može da ima vrlo veliku impedansu ("OFF" stanje - blokirna karakteristika) ili vrlo malu impedansu ("ON" stanje - propusna karakteristika). U stanju direktnog blokiranja kroz tiristor teče izvjesna mala struja  $I_D$  koja se naziva direktna struja blokiranja. Porastom napona u direktnom smjeru dostiže se naponska tačka (prelomni napon  $U_{BO}$ ) pri kojoj direktna struja naglo raste i tada se tiristor prebacuje u "ON" stanje.




Slika 2.1. Statičke strujno-naponske karakteristike tiristora

Kriva propusne karakteristike može se u radnom području aproksimirati pravom linijom. Na taj način pojednostavljuje se proračun gubitaka na tiristoru. Približna karakteristika dobija se tako što se kroz tačku  $U_{T0}$  (napon početka vođenja tiristora ili napon praga) povuče prava čiji je koeficijent pravca  $1/ r_T$ , pri čemu je  $r_T$  diferencijalna otpornost ( $r_T = \Delta U_T / \Delta I_T$ ). Snaga gubitaka na uključenom tiristoru tada iznosi:

$$P = U_T \cdot i_T = (U_{T0} + r_T \cdot i_T) \cdot i_T = U_{T0} \cdot i_T + r_T \cdot i_T^2 \quad (1)$$

### 3. ZADACI LABORATORIJSKE VJEŽBE

- 1) Korišćenjem relacije (1) izvesti izraz za proračun gubitaka u funkciji srednje i efektivne vrijednosti struje tiristora, napona  $U_{TO}$  i otpornosti  $r_T$ . Izračunati snagu gubitaka u slučaju kada je  $U_{TO} = 1.1\text{V}$ ,  $r_T = 0.1\Omega$  i kada kroz tiristor protiče periodična struja kao na slici 3.1. za slučajeve: (a)  $t_1 = T/4$ , (b)  $t_1 = T/2$ , (c)  $t_1 = T$ .




Slika 3.1 Talasni oblik struje tiristora

Izrada:

2) Priključiti tiristor na dio pulta gdje se napon može mjeriti u KV. Podesiti rednu otpornost na vrijednost  $40\text{k}\Omega$ . Prebaciti prekidač u položaj „propusno“ (direktno polarisati tiristor), a ostale prekidače prebaciti u odgovarajuće položaje kako bi se proslijedio napon napajanja. Povećavati napon regulacionog transformatora i posmatrati napon i struju tiristora.

Napomena: Na panelu se nalazi kompletan uređaj za sinmanje ovih karakteristika, a pojednostavljena šema je data na slici 3.2.



Slika 3.2

Odrediti vrijednost direktnog prelomnog napona  $U_{BO}$ : \_\_\_\_\_

Objasniti šta se dešava sa naponom na tiristoru nakon dostizanja vrijednosti  $U_{BO}$ :

Spustiti napon na nulu i prebaciti prekidač u položaj „nepropusno“ (inverzno polarisati tiristor). Povećavati napon regulacionog transformatora i pratiti napon i struju tiristora.

Upisati vrijednost izmjerjenog probojnog napona  $U_{BR} =$  \_\_\_\_\_.

Da li je došlo do oštećenja tiristora? Zašto?

Spustiti napon na nulu i prebaciti prekidač u položaj „propusno“. Podesiti napon u kolu gejta na traženu vrijednost  $U_g$ . Pritisnuti taster pobudnog kola i izmjeriti struju gejta  $I_g$ . Držeći pritisnut taster, povećavati napon regulacionog transformatora i pratiti napon i struju tiristora. Izmjeriti maksimalni napon  $U_{BO}$  koji se pojavljuje na tiristoru.

Popuniti tabelu:

$U_g$ [V]	0.5	1.5	3
$I_g$ [mA]			
$U_{BO}$ [V]			

Objasniti šta predstavlja izmjereni napon  $U_{BO}$  i kako struja  $I_g$  utiče na njegovu vrijednost:

3) Priključiti tiristor na dio pulta gdje se napon može mjeriti u voltima a struja u amperima. Prebaciti prekidače u odgovarajuće položaje, postepeno povećavati napon.  
Kolika struja protiče kroz tiristor? \_\_\_\_\_

Brzom promjenom napona napajanja, pomoću prebacivača kojim se mijenja opseg napona napajanja  $U_{ak}$ , pri čemu je


$$\left( \frac{dU_{ak}}{dt} \right) > \left( \frac{dU_{ak}}{dt} \right)_{KRIT}, \text{ za } Ig=0$$

dovesti tiristor u režim provođenja.

Popuniti tabelu:

Struja [A]	0.5	1	2	3	4
Napon [V]					

Na osnovu podataka iz tabele grafički prikazati propusnu strujno-naponsku karakteristiku tiristora:




Povući pravu kroz tačke dobijene mjeranjem pri strujama 1A i 3A. Na osnovu toga utvrditi napon praga  $U_{T0} \approx$  \_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_

Direktnu struju smanjivati sve dok ona ne padne ispod vrijednosti minimalne struje održavanja  $I_h$ . Registrovati tu vrijednost. \_\_\_\_\_

4) Koristeći utvrđenu vrijednost za  $U_{T0}$  i i izmjerenu vrijednost pada napona na tiristoru  $U_T$  utvrditi otpornost tiristora  $r_T = (U_T - U_{T0}) / I_T$ . Popuniti tabelu:

Struja [A]	0.5	1	2	3	4	5
$r_T [\Omega]$						

Nacrtati linearizovane propusne karakteristike tiristora koje odgovaraju pojedinim otpornostima  $r_T$ . Na dijagramu prikazati i izmjerene podatke (tabela iz tačke 3).



5) Izračunati snagu gubitaka za slučajeve kada kroz tiristor protiče struja definisana u tački 1. Uporediti rezultate dobijene uz pomoć linearne aproksimacije propusne karakteristike tiristora (koristiti vrijednost procijenjenog napona  $U_{T0}$  i vrijednost otpornosti  $r_T$  koja odgovara struji  $I_T=3\text{A}$ ) sa rezultatima dobijenim na osnovu izmjerениh vrijednosti napona i struje (tabela iz tačke 3:  $I_T=5\text{A}$  i odgovarajući izmjereni napon  $U_T$ ).

Popuniti tabelu:

Popuniti tabelu:

	$P_{\text{prič}}$ (priблиžna karakteristika)	$P_{\text{mj}} = U_T I_T t_1 / T$ (izmjereni podaci)	Relativna greška [%]: $(P_{\text{prič}} - P_{\text{mj}}) / P_{\text{mj}}$
$t_1=T/4$			
$t_1=T/2$			
$t_1=T$			

Ponoviti proračun za slučaj kada amplituda struje sa slike 3.1 iznosi  $I_T=2A$ . Popuniti tabelu:

	$P_{\text{prib}}$ (približna karakteristika)	$P_{\text{mj}} = U_T I_T t_1 / T$ (izmjereni podaci)	Relativna greška [%]: $(P_{\text{prib}} - P_{\text{mj}}) / P_{\text{mj}}$
$t_1=T/4$			
$t_1=T/2$			
$t_1=T$			

Napisati u kojem od prethodna dva slučaja je relativna greška veća i objasniti zašto:

\_\_\_\_\_.  
Pretpostaviti da se preko tiristora napaja potrošač, pri čemu je napon na potrošaču konstantan i iznosi a)  $U_p=100V$ , b)  $U_p=50V$ . Pretpostavljajući da je struja tiristora ima oblik kao na slici 3.1 i koristeći rezultate iz prethodne tabele odrediti snagu koja se predaje potrošaču  $P_{\text{potr}}$  i odnos te snage i ukupne snage. Ovaj odnos predstavlja \_\_\_\_\_.  
Popuniti tabelu:

	$P_{\text{potr}} = U_p I_T t_1 / T$ $I_T=2A$ $U_p=100V \quad U_p=50V$	$P_{\text{potr}} / (P_{\text{prib}} + P_{\text{potr}})$ [%] $U_p=100V \quad U_p=50V$	$P_{\text{potr}} / (P_{\text{mj}} + P_{\text{potr}})$ [%] $U_p=100V \quad U_p=50V$
$t_1=T/4$			
$t_1=T/2$			
$t_1=T$			

Uporediti dobijene rezultate i dati komentar:

\_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_.  
\_\_\_\_\_.

#### **4. ZAKLJUČAK**

1) Propusni gubici (disipacija snage) tiristoru zavise od:

---

2) Da li postoje i drugi gubici koji nijesu uključeni u sprovedeni proračun? Ako postoje, od čega oni zavise?

---

3) Da li se korišćenjem linearizovanih karakteristika pravi značajna greška pri proračunu snage gubitaka tiristora? Da li je pri izboru optimalne linearne karakteristike potrebno voditi računa o vrijednosti struje koja protiče kroz tiristor?

---